

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine

KANTON SARAJEVO
Vlada

Broj: 02-05-8721-9/13
Sarajevo, 16.04.2013. godine

Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

CANTON SARAJEVO
Government

Na osnovu člana 22. i 24. stav 4. Zakona o Vladi Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 24/03 - Prečišćeni tekst) i člana 7. Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, br. 25/09, 22/11 i 1/13) Vlada Kantona Sarajevo, na **18.** sjednici održanoj **16.04.2013.** godine, donijela je sljedeći

Z A K L J U Č A K

1. Daje se saglasnost za razrješenje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo, i to:
 1. Safet Baltić, vršilac dužnosti predsjednika Skupštine
 2. Džemal Aganović, vršilac dužnosti člana Skupštine
 3. Safet Gagula, vršilac dužnosti člana Skupštine
2. Utvrđuje se Prijedlog odluke o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo.
3. Predlaže se Skupštini Kantona Sarajevo da, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo, doneše odluku iz tačke 2. ovog Zaključka.

P R E M I J E R

Suad Zeljković

Dostaviti:

1. Predsjedavajuća Skupštine Kantona Sarajevo
2. Skupština Kantona Sarajevo
3. Premijer Kantona Sarajevo
4. Ministarstvo saobraćaja
5. KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo (putem Ministarstva saobraćaja)
6. Evidencija
7. Arhiva



web: <http://vlada.ks.gov.ba>
e-mail: vlada@vlada.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-068, 562-070
Fax: + 387 (0) 33 562-211
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1



Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 1/96, 2/96 – Ispravka, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 7. Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 25/09, 22/11 i 1/13) i člana 33. stav 1. Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/05, 25/09, 11/11-ispravka, 14/11, 22/11 i 1/13), na prijedlog Ministarstva saobraćaja, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, Skupština Kantona Sarajevo na ____ sjednici održanoj _____ 2013.godine, donosi

O D L U K U
**o potvrđivanju razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine
Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo**

I

Ovom odlukom potvrđuje se razrješenje vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Skupština Preduzeća), i to:

- Safet Baltić, vršilac dužnosti predsjednika Skupštine
- Džemal Aganović, vršilac dužnosti člana Skupštine
- Safet Gagula, vršilac dužnosti člana Skupštine

II

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

SARAJEVO

**PREDSJEDAVAJUĆA
SKUPŠTINE KANTONA**

Prof. dr. Mirjana Malić

Broj: _____ /13
Sarajevo, _____ 2013.godine

O B R A Z L O Ž E N J E

Pravni osnov

Pravni osnov za donošenje predloženog rješenja sadržan je u odredbama člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo, kojim je utvrđena nadležnost Skupštine Kantona Sarajevo da vrši i druge poslove utvrđene, između ostalog, kantonalnim propisima, članu 7. Odluke o osnivanju skupština kantonalnih javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo, kojim je propisano da do konačnog imenovanja skupština kantonalnih javnih preduzeća, Skupština Kantona Sarajevo imenuje vršioce dužnosti predsjednika i članova skupštine KJP, na način da iste na prijedlog resornog ministarstva, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje skupština Kantona Sarajevo, te odredbama člana 33. stav 1. Odluke o usklađivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine, kojim je utvrđeno da se Skupština preduzeća sastoji od predsjednika i dva člana.

Razlozi donošenja

Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o usklađivanju statusa javnog komunalnog preduzeća „Gradski saobraćaj“ d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u FBiH, utvrđeno je da se Skupština preduzeća sastoji od predsjednika i dva člana.

Imajući u vidu činjenicu da su vršioci dužnosti predsjednika i članova Skupština KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo imenovani na period od dva mjeseca, te da je u međuvremenu istekao mandat na koji su imenovani, kao i činjenicu da je raspisan Javni oglas za imenovanje na pomenute pozicije i da je provedena procedura po javnom oglasu, utvrđen je prijedlog o razrješenju predsjednika i članova Skupštine KJKP „Gras“ d.o.o.

Odredbom člana 7. Odluke o osnivanju skupština kantonalnih javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo propisana je procedura razrješenja vršilaca dužnosti predsjednika i članova skupštine KJP, na način da iste na prijedlog resornog ministarstva, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje skupština Kantona Sarajevo.

Ministarstvo saobraćaja je Vladi Kantona Sarajevo dostavilo prijedlog za razrješenje vršilaca dužnosti predsjednika i članova skupštine KJKP „Gras“ d.o.o. Sarajevo, te je shodno citiranoj odredbi Odluke o osnivanju skupština kantonalnih javnih preduzeća čiji je osnivač Kanton Sarajevo potrebna saglasnost Vlade Kantona Sarajevo.

Imajući u vidu navedeno, predlaže se donošenje ovo Odluke.



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina I - Broj 1	Ponedjeljak, 11. marta 1996. SARAJEVO	Za svaki broj se pojedinačno određuje cijena
-------------------	--	--

Na osnovu članova V-1,4. i IX-3(4) Ustava Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 1/94), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj dana 11. marta 1996. godine, donosi

USTAV KANTONA SARAJEVO

I - OPĆE ODREDBE

Član 1.

Sadržaj

Ovim Ustavom uređuju se organizacija i status Kantona Sarajevo (dalje: Kanton), njegove nadležnosti i struktura vlasti.

Član 2.

Uspostavljanje Kantona

Područje grada Sarajeva koje je razgraničenjem između entiteta u Bosni i Hercegovini izvršenim Mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu potpisanim u Parizu 14. decembra/prosincu 1995. godine (dalje: Mirovni sporazum) pripalo Federaciji Bosni i Hercegovini (dalje: Federacija), organizira se kao kanton sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu.

Član 3.

Naziv i sjedište Kantona

Službeni naziv Kantona je: Kanton Sarajevo.
Sjedište Kantona je u Sarajevu.

Teritorij Kantona

Teritorij Kantona obuhvata područja općina Centar Sarajevo, Hadžići, Ilidža, Ilijaš, Novi Grad Sarajevo, Novo Sarajevo, Stari Grad Sarajevo, Trnovo i Vogosča, kako je to utvrđeno Mirovnim sporazumom. Ovaj teritorij se bliže utvrđuje posebnim propisom Skupštine Kantona (dalje: Skupština) sukladno federalnim zakonima.

U slučaju izmjena teritorija Kantona odvajanjem dijelova teritorije radi pripravljanja kantonima ili pripravljanjem dijelova drugih kantona ovom Kantonu, Skupština daje svoje prethodno mišljenje, a radi njegove potvrde može zatražiti i lično i izjašnjavanje gradana sa područja Kantona na neki od propisanih načina.

Član 5.

Službena obilježja Kantona

Kanton ima grb, zastavu, himnu/svečanu pjesmu i pečat, kao i druga obilježja o kojima odluči Skupština.

Službena obilježja Kantona upotrebljavat će se samostalno ili zajedno sa službenim obilježjima Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim propisima i propisima Kantona.

Za prihvatanje službenih obilježja iz prethodnog stava u Skupštini potrebna je kvalifikovana većina ukupnog broja poslanika.

Član 6.

Odnos prema Bosni i Hercegovini i Federaciji

Sarajevo je glavni grad Bosne i Hercegovine i Federacije, kako je to određeno njihovim ustavima.

Organi vlasti u Kantunu su dužni obezbjediti punu zaštitu interesa Bosne i Hercegovine i Federacije u njihovom glavnom gradu. Oni ne mogu donositi bilo kakve

- d) komunikacijska i transportna infrastruktura;
- e) socijalna politika;
- f) provođenje zakona i drugih propisa o državljanstvu;
- g) imigracija i azil;
- h) turizam;
- i) korištenje prirodnih bogatstava.

Član 14.

Vršenje nadležnosti

Svoje nadležnosti Kanton izvršava donošenjem sopstvenih propisa i primjenom propisa Bosne i Hercegovine i Federacije.

Nadležnosti iz člana 13. ovog Ustava Kanton vrši u obimu dogovorenom sa federalnim vlastima. U slučaju da takav dogovor ne postoji te nadležnosti će Kanton vršiti cijelovito i samostalno.

Član 15.

Prenošenje nadležnosti

Svoje nadležnosti iz oblasti obrazovanja, kulture, turizma, lokalnog poslovanja i dobrovremenih aktivnosti, radija i televizije Kanton može prenositi na općine u svom sastavu. Ove nadležnosti će se obavezno prenositi na one općine u kojima većinsko stanovništvo prema nacionalnoj strukturi nije stanovništvo koje čini većinu i na području cijelog Kantona.

Kanton može neke od svojih nadležnosti prenijeti i na federalne vlasti, ukoliko bi se na taj način obezbeđilo njihovo efikasnije i racionalnije vršenje.

Odluku o prenošenju nadležnosti u smislu ovog člana donosi Skupština.

IV - STRUKTURA VLASTI**A) ZAKONODAVNA VLAST**

Član 16.

Opća odredba

Zakonodavnu vlast u Kantonu vrši Skupština Kantona.

Član 17.

Sastav Skupštine

Skupština je jednodomo predstavničko tijelo sastavljeno od 45 (četrdesetpet) poslanika. Poslanici se biraju tajnim glasanjem na neposrednim izborima na cijelom području Kantona.

Prilikom izbora poslanika obezbeđuje se odgovarajuća zastupljenost predstavnika Bošnjaka, Hrvata i ostalih naroda proporcionalno nacionalnoj strukturi stanovništva na području Kanta.

Izbor poslanika u Skupštini provodi se sukladno federalnim izbornim propisima, s tim što izbore raspisuje i provodi Skupština.

Mandat poslanika u Skupštini traje 2 (dvije) godine.

Član 18.

Nadležnosti Skupštine**Skupština Kantona:**

- a) priprema i dvotrećinskom većinom usvaja Ustav Kantona;
- b) donosi zakone i druge propise u okviru izvršavanja nadležnosti Kantona, izuzev propisa koji su ovim Ustavom ili zakonom dati u nadležnost Vlade Kantona;
- c) bira i razrješava Predsjednika i podpredsjednika Kantona sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- d) utvrđuje politiku i donosi programe razvoja Kantona;
- e) potvrđuje imenovanje Premijera, zamjenika Premijera i članova Vlade Kantona;
- f) osniva kantonalne i općinske sudove i utvrđuje njihove nadležnosti;
- g) bira sudije kantonalnih i općinskih sudova sukladno Ustavu Federacije i ovom Ustavu;
- h) usvaja budžet Kantona i donosi zakone o oporezivanju i na drugi način osigurava potrebno finansiranje;
- i) bira zastupniku u Dom naroda Federacije sukladno Ustavu Federacije;
- j) odlučuje o prijenosu ovlaštenja Kantona na općine i Federaciju;
- k) odobrava zaključivanje ugovora i sporazuma u oblasti međunarodnih odnosa i međunarodne suradnje;
- l) provodi istražu sukladno ovom Ustavu i posebnim propisima;
- m) vrši i druge poslove utvrđene federalnim propisima, ovim Ustavom i kantonalnim propisima.

Član 19.

Način rada Skupštine

Skupština bira predsjedavajućeg i dva njegova zamjenika iz reda izabranih poslanika.

Skupština zasjeda javno, izuzev u slučajevima kada je to predviđeno njenim poslovnikom. Izvještaji o zasjedanjima i donesenim odlukama se objavljaju u sredstvima javnog informiranja.

Način rada Skupštine bliže se uređuje poslovnikom.

Član 20.

Poslanički imunitet

Krivični postupak ili građanska pannica ne mogu biti pokrenuti protiv kantonalnog poslanika, niti kantonalni poslanik može biti zadržan u pritvoru ili kažnjen na bilo koji način zbog iznesenog mišljenja i datog glasa u Skupštini.

Član 21.

Način odlučivanja u Skupštini

U vršenju svojih nadležnosti Skupština donosi zakone, druge propise, te opće i pojedinačne akte (dalje: propisi).



SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO

Godina XIV – Broj 25

Četvrtak, 3. septembra 2009. godine
SARAJEVO

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona

Na osnovu člana 38. stav (1) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01, 28/04 i 31/04), člana 46. Zakona o budžetima u Federaciji BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 19/06, 76/08 i 5/09), čl. 38., 40. i 41. Zakona o dugu i zaduživanju i garancijama u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 86/07), čl. 15. i 16. Procedura zaduživanja Kantona Sarajevo na osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga i izdavanja garancija ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/08 i 16/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

O PRIHVATANJU SUPSIDIJARNOG ZADUŽIVANJA KOD FEDERACIJE BIH ZA SREDSTVA KREDITA MMF-a (MEDUNARODNI MONETARNI FOND) PO III STAND BY ARANŽMANU

I.

Prihvata se supsidijarno zaduživanje Kantona Sarajevo kod Federacije BiH za sredstva MMF-a po III Stand by aranžmanu u iznosu od KM 49.900.000,00.

II.

Sredstva kredita koristit će se za pokriće viška rashoda nad prihodima iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2008. godinu u iznosu od 21.457.500,00 KM i dijela realizacije kapitalnih investicija planiranih u Budžetu Kantona Sarajevo za 2009. godinu u iznosu od 28.442.500,00 KM.

III.

Kreditna sredstva bit će doznačena Kantonu Sarajevo u III. i IV. kvartalu 2009. godine.

IV.

Kreditna sredstva odobravaju se pod sljedećim uslovima:

- rok otplate 5 godina,
- grage period 3 godine, uračunat u rok otplate, počev od doznačavanja sredstava,
- otplata kredita će se vršiti u 8 jednakih kvartalnih rata nakon isteka grage perioda,
- kamatna stopa promjenjiva (u vrijeme odobravanja aranžmana iznosila je 1,45% godišnje) i određuje je MMF za SDR (Specijalna Prava Vučenja),

– ostali troškovi kredita bit će obračunati Karitolu Sarajevo po uslovima pod kojim je sredstva dobila Federacija BiH.

V.

Za realizaciju ove Odluke zadužuje se Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu īarednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-23447/09
3. septembra 2009. godine
Skupštine Kantona Sarajevo
Predsjedavajući
Sarajevo Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

O OSNIVANJU SKUPŠTINA JAVNIH PREDUZEĆA ČLJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO

Član I.

(Predmet Odluke)

Ovom Odlukom Kanton Sarajevo, kao osnivač kantonalnih javnih preduzeća, utvrđuje način imenovanja, sastav i način rada skupština i broj članova nadzornih odbora javnih preduzeća čiji je osnivač, i to:

1. Kantonalno javno komunalno preduzeće "VODOVOD I KANALIZACIJA" d.o.o.
2. Kantonalno javno komunalno preduzeće "TOPLANE-SARAJEVO" d.o.o. Sarajevo;
3. Kantonalno javno komunalno preduzeće za snabdijevanje prirodnim gasom "Sarajevagas" d.o.o. Sarajevo;
4. Kantonalno javno komunalno preduzeće "RAD" d.o.o. Sarajevo;
5. Kantonalno javno komunalno preduzeće "PARK" d.o.o. Sarajevo;

6. Kantonalno javno komunalno preduzeće za sahrane i upravljanje grobljem "POKOP" d.o.o. Sarajevo;
7. Kantonalno javno komunalno preduzeće "TRŽNICE-PIJACE", d.o.o. Sarajevo;
8. Kantonalno javno komunalno preduzeće "GRAĐSKI SAOBRACAJ", d.o.o. Sarajevo;
9. Javno preduzeće "Televizija Kantona Sarajevo", Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo;
- (10) Kantonalno javno preduzeće "ZOI 84" OLIMPIJSKI CENTAR SARAJEVO, Društvo sa ograničenom odgovornošću Sarajevo;
- (11) Kantonalno javno preduzeće "Veterinarska stanica Sarajevo" d.o.o. Sarajevo;
- (12) Kantonalno javno preduzeće za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo-šume" d.o.o. Sarajevo;
- (13) Kantonalno javno preduzeće "Poljoprivredno dobro Butmir" d.o.o. Sarajevo-Iliča;
- (14) Kantonalno javno preduzeće Centar "Skenderija" d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: KJP).

Član 2.

(Skupštine KJP)

- (1) Svako KJP iz prethodnog člana ima skupštinu koja se sastoji od predsjednika i dva člana (u dalnjem tekstu: Skupština KJP).
- (2) Mandat članova Skupštine KJP je dvije godine.
- (3) Predsjednik i članovi Skupštine KJP imaju pravo na naknadu za svoj rad, koju se utvrđuje posebnom odlukom Vlade Kantona Sarajevo.

Član 3.

(Imenovanje predsjednika i članova Skupštine KJP)

- (1) Imenovanje predsjednika i članova Skupštine KJP vrši se na način da iste, na prijedlog resornog ministarstva, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo.

Član 4.
(Procedura imenovanja)

- (1) Odluke o kriterijima za imenovanje predsjednika i članova skupština KJP donosi Vlada Kantona Sarajevo, u roku od 15 dana od dana donošenja ove Odluke.
- (2) Proceduru imenovanja Skupštine KJP provode resorna ministarstva, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.
- (3) Javni oglas za imenovanje predsjednika i članova Skupština KJP raspisuju resorna ministarstva, u roku od 15 dana od dana donošenja odluka iz stava 2. ovog člana.

Član 5.

(Rok za imenovanje)

Rok za imenovanje predsjednika i članova Skupština KJP je 90 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Član 6.

(Rok za donošenje Poslovnika o radu)
Skupština KJP dužna je u roku od 15 dana od dana imenovanja usvojiti Poslovnik o radu Skupštine.

Član 7.

(Razriješenje predsjednika i članova Skupština KJP)
Razriješenje predsjednika i članova Skupština KJP vrši se na način propisan u članu 3. ove Odluke, a proceduru razriješenja mogu pokrenuti resorni ministar, Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo.

Član 8.

(Broj članova nadzornih odbora KJP)
Nadzorni odbori KJP imaju predsjednika i dva člana, koji će se imenovati nakon isteka mandata sadašnjih predsjednika i članova nadzornih odbora.

Član 9.

(Prestanak važenja odredaba osnivačkih akata i rok za usklajivanje)

- (1) Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju da važe odredbe osnivačkih akata KJP iz člana 1. Odluke, koje su u suprotnosti s ovom Odlukom.
- (2) Osnivački akti KJP, statuti i druga opća akta uskladiće se sa odredbama ove Odluke u roku od 30 dana od rujnog stupanja na snagu.

Član 10.

(Imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i članova skupština KJP)

Do konačnog imenovanja skupština KJP, Skupština Kantona Sarajevo imenuje vršioče dužnosti predsjednika i članova skupština KJP, na način da iste, na prijedlog resornog ministarstva, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo.

Član 11.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a u objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-23450/09
3. septembra 2009. godine
Predsjedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo
Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKA

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLADJIVANJU STATUSA KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

U Odluci o usklajivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05 i 30/08), član 8. mijenja se i glasi:

Član 1.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:
41.00 41.000 Sakupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
45.11 45.110 Rušenje i razbijanje objekata; zemljani radovi
45.212 Izgradnja objekata niskogradnje
45.213 Održavanje objekata visokogradnje, niskogradnje i njihovih dijelova45.23 45.230 Izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
45.241 Izgradnja hidrogradevinskih objekata
45.242 Održavanje hidrogradevinskih objekata
45.31 45.310 Postavljanje električnih instalacija i opreme
45.33 45.330 Postavljanje cijevnih instalacija
45.34 45.340 Ostali instalacioni radovi
50.20 50.200 Održavanje i popravak motornih vozila
74.20 74.200 Arhitektonske i inženjerske djelatnosti i tehničko savjetovanje



SLUŽBENE NOVINE

KANTONA SARAJEVO

Godina XVI – Broj 22

Ponedjeljak, 5. septembra 2011. godine
S A R A J E V O

ISSN 1512-7052

KANTON SARAJEVO

Skupština Kantona

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SKUPŠTINA JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON SARAJEVO

Član 1.

U Odluci o osnivanju skupština javnih preduzeća, čiji je osnivač Kanton Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/09), u članu 2. stav 1., riječi: "dva člana", zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19039/11 Predsjedavajuća
5. septembra 2011. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

Na osnovu člana 111. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10 - Novi prečišćeni tekst), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, povodom razmatranja Programa rada sa Finansijskim planom Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2011. godinu, donijela je

ODLUKU

I.

Daje se saglasnost na Program rada sa Finansijskim planom Kantonalne javne ustanove "Porodično savjetovalište" za 2011. godinu, koji je sastavni dio ove Odluke.

II.

Ova odluka će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-24631/11 Predsjedavajuća
5. septembra 2011. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Prof. dr. **Mirjana Malić**, s. r.

ODLUKU

**O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE
USTANOVE ZA ORGANIZOVANJE KULTURNIH
PROGRAMA I MEĐUNARODNU SARADNJU U
KULTURI "SARAJEVO ART".**

Član 1.

U članu 2. stav 2. Odluke o osnivanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART" ("Službene novine Kantona Sarajevu", br. 13/99 i 33/07), mijenja se glas:

"Sjedište "SARAJEVO ART"-a je u Sarajevu, ulica Čemalija broj 1."

Član 2.

Član 5., mijenja se i glasi:

"Član 5.

(1) Djalatnost "SARAJEVO ART"-a je:

- 90.01 Izvođačka umjetnost
 - 90.02 Pomocne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti
 - 90.04 Rad umjetničkih objekata"
 - 58.11 Izдавanje knjiga,
 - 58.14 Izдавanje časopisa i periodičnih publikacija,
 - 58.19 Ostala izdavačka djelatnost,
 - 59.20 Djelatnost snimanja zvučnih zapisa i izdavanje muzičkih zapisa
 - 74.90 Ostale stručne, naučne i tehničke djelatnosti, d.n.
 - 79.90 Ostale rezervacijske usluge i djelatnosti u vezi s njima.
- (2) SARAJEVO ART vrši i:
- pružanje usluga u vanjskotrgovinskom prometu u oblasti registrovane djelatnosti.

Član 3.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljenja u "Službenim novinama Kantona Sarajevu".

Broj 01-05-31441/12
27. decembra 2012. godine
Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.
Sarajevo

Na osnovu člana 12. stav 1. tačka c) i člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevu", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevu, na sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE
USTANOVE MUZEJ "ALIJA IZETBEGOVIĆ"**

Član 1.

Član 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove Muzej "Alija Izetbegović" ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 37/09), mijenja se i glasi:

Član 6.

Djalatnost "Muzeja" je:
91.02 Djalatnost muzeja
91.03 Rad historijskih mjeseta i građevina te sličnih znamenitosti za posjetioce
90.03 Umjetničko stvaralaštvo
95.24 Popravak namještaja i pokušta.

Član 2.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljenja u "Službenim novinama Kantona Sarajevu".

Broj 01-05-31442/12
27. decembra 2012. godine
Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.
Sarajevo

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevu, na 22. sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU SKUPŠTINA
JAVNIH PREDUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ KANTON
SARAJEVO**

Član 1.

U Odluci o osnivanju skupština javnih preduzeća, čiji je osnivač Kanton Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 25/09 i 22/11), u članu 2. stav (1), riječi: "četiri člana", zamjenjuju se riječima: "dva člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevu".

Broj 01-05-31611/12
27. decembra 2012. godine
Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevu, na 22. sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENI ODLUKE O USKLADJIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA "VODOVOD I KANALIZACIJA"
SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o uskladjivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Vodovod i kanalizacija" Sarajevu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevu", br. 30/05, 25/09, 22/11 i 3/12), u članu 33 stav (2), riječi: "četiri člana", zamjenjuju se riječima: "dva člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevu".

Broj 01-05-31443/12
27. decembra 2012. godine
Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevu ("Službene novine Kantona Sarajevu", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08 i 63/10) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevu, na 22. sjednici održanoj dana 27.12.2012. godine, donijela je

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96 , 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), a u skladu sa članom 3. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 28/98, 36/98 - Ispravka i 47/98 - Ispravka), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici od 10. novembra 2005, godine, donijela je

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU STATUSA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKI SAOBRAĆAJ" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

I - OSNOVNE ODREDBE

član 1.

Ovom odlukom osnivač Kanton Sarajevo, ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1. Sarajevo (u dalnjem tekstu: Osnivač), usklađuje oblik, firmu i način upravljanja u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05) (u dalnjem tekstu: Zakon), utvrđuje visinu osnovnog kapitala i vrši usklađivanje djelatnosti Preduzeća u unutrašnjem prometu u skladu sa Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine i vrši upis prava obavljanja vanjskotrgovinskog poslovanja u skladu sa zakonom.

član 2.

Preduzeće u skladu sa Zakonom mijenja oblik i djelovat će kao društvo sa ograničenom odgovornošću (u dalnjem tekstu: Preduzeće).

član 3.

Preduzeće je pravni sljednik KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKI SAOBRAĆAJ" SARAJEVO, registrovanog Rješenjem Višeg suda u Sarajevu broj UF/I-903/96 od 28.06.1996.godine, Rješenjem Kantonal nog suda broj UF/I-1970/98 od 11.12.1998.godine i Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj UF/I-1232/02 od 28.08.2002.godine i ima svojstvo pravnog lica sa pravnom i poslovnom sposobnošću.

član 4.

Preduzeće obavlja djelatnost imovinom koja mu je data na upravljanje,a koja je u cjelokupnom vlasništvu Osnivača.

II - FIRMA I SJEDIŠTE DRUŠTVA

član 5.

Preduzeće će poslovati pod firmom: Kantonalno javno komunalno preduzeće "GRADSKI SAOBRAĆAJ" d.o.o. Sarajevo.

Skraćeni naziv: KJKP "GRAS" d.o.o. Sarajevo.

član 6.

Sjedište Preduzeća je u Sarajevu u ulici Velikih drveta broj 1.

član 7.

Preduzeće ima pečat okruglog oblika u kome je isписан puni naziv firme i štambilj četvrtastog oblika, koji sadrži puni naziv firme, a služi za ovjeru prijema podnesaka (akata).

Vrsta pečata i štambilja, način upotrebe i čuvanje utvrđuje se opšim aktom koji donosi Uprava Preduzeća.

III - DJELATNOST PREDUZEĆA

član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:

- 60.212 prevoz putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, redovni (linijski)
- 60.2360.230 ostali prevoz putnika u drumskom saobraćaju
 - 60.211 prevoz putnika u drumskom saobraćaju, redovni (linijski)
 - 63.2163.210 ostale prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju
 - 63.3063.300 djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.
 - 64.2064.200 telekomunikacije
 - 22.2222.220 štampanje,d.n.
 - 22.2322.230 knjigovezački i završni radovi
 - 22.2422.240 pripreme i izrada štamparske forme
 - 22.2522.250 ostale usluge u vezi sa štampanjem
 - 45.212 niskogradnja
 - 45.1145.110 rušenje građevinskih objekata i zemljani radovi
 - 45.2345.230 izgradnja autoputeva i drugih saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena
 - 50.2050.200 održavanje i popravak motornih vozila
 - 50.302 trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
 - 50.303 posredništvo u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila
 - 50.5050.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima
 - 52.2652.260 trgovina na malo duhanskim proizvodima

52.4752.470 trgovina na malo knjigama, novinama, časopisima, papirnatom robom i pisaćim priborom

52.2452.240 trgovina na malo hlebom, pecivom, kolačima, tjesteninama, bombonama i slatkisima

52.3352.330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

52.4152.410 trgovina na malo tekstilom

52.484 trgovina na malo igrama i igračkama

52.487 ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama

55.3055.300 restorani

55.5155.510 kantine (menze)

74.3074.300 tehničko ispitivanje i analiza

74.4074.400 reklama i propaganda

74.8474.840 ostale poslovne djelatnosti,d.n.

80.4180.410 vozačke škole

član 9.

Djelatnost Preduzeća u vanjskotrgovinskom poslovanju glasi:

Vanjska trgovina na veliko neprehrabrenim proizvodima u okviru registrovane djelatnosti i usluge u vanjskotrgovinskom prometu iz oblasti registrovane djelatnosti.

član 10.

Preduzeće može obavljati poslove samo u okviru djelatnosti upisane u sudske registre.

Preduzeće može obavljati i druge poslove koji se uobičajeno obavljaju uz djelatnosti upisane u sudske registre, u obimu i na način koji su potrebni za poslovanje, a ne predstavljaju obavljanje tih poslova kao redovne djelatnosti.

IV - SREDSTVA ZA RAD I IMOVINA

član 11.

Osnovni kapital Preduzeća čini novac, iskazan u novčanom iznosu od 10.000,00 KM, odnosno 100% udjela.

Osnovni iznos kapitala se ne može smanjivati ispod iznosa utvrđenog zakonom.

Osnivač može u toku poslovne godine povećati vrijednost osnovnog kapitala Preduzeća novim ulaganjem.

član 12.

Povećanje i smanjenje osnovnog kapitala vrši se na osnovu odluke Osnivača.

član 13.

Preduzeće može formirati fond rezervi za potrebe zaposlenih, a način i postupak njihovog formiranja kao i izdvajanje i korištenje sredstava utvrđuje se Statutom Preduzeća.

V - PRAVA, OBAVEZE I ODGOVORNOSTI U PRAVNOM PROMETU

član 14.

Sredstva Preduzeća su u pravnom prometu.

Preduzeće u pravnom prometu zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje u okviru svoje pravne sposobnosti.

član 15.

Preduzeće odgovara za svoje obaveze cijelokupnom imovinom Osnivača, koja mu je data na korištenje, osim dobara u općoj upotrebi.

Preduzeće odgovara i za obaveze drugih društava preuzete ugovorom.

Osnivač za obaveze Preduzeća odgovara do visine svog osnivačkog udjela u Preduzeću.

VI - ORGANI PREDUZEĆA

član 16.

Organji Preduzeća su:

1. Skupština,
2. Nadzorni odbor,
3. Uprava, kao organi upravljanja,
4. Odbor za reviziju.

član 17.

1. Skupština odlučuje o:

- donošenju Statuta Preduzeća i njegovim izmjenama i dopunama,
- raspodjeli godišnje dobiti i pokriću gubitka,
- povećanju i smanjenju osnovnog kapitala,
- osnivanju novih preduzeća,
- planu poslovanja, investiranju i trajnoj poslovnoj saradnji, odnosno povezivanju sa drugim preduzećima,
- etičkom kodeksu i Poslovniku Skupštine,
- imenovanju i razrješenju Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,

- usvajanju godišnjeg izvještaja Preduzeća koji uključuje finansijski izvještaj i izvještaj revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- promjeni oblika i podjeli Preduzeća,
- naknadama članovima Nadzornog odbora i Odbora za reviziju,
- ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.

član 18.

2. Nadzorni odbor je nadležan da:

- nadzire rad Uprave,
- priprema i predlaže Etički kodeks, poslovnike i druge akte koje usvaja Skupština Preduzeća,
- imenuje i razrješava članove Uprave i predlaže kandidate za Odbor za reviziju u skladu sa Zakonom,
- razmatra i nadzire postupak javnih nabavki,
- predlaže raspodjelu profita, daje upute direktoru za provođenje mjera i aktivnosti prilikom uočenih propusta,
- odlučuje o ostalim pitanjima u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Zakonom o javnim preduzećima i Statutom Preduzeća.

član 19.

Vršenje pojedinih poslova iz prethodnog člana Nadzorni odbor može povjeriti jednom od svojih članova, a predsjednik Nadzornog odbora je solidarno odgovoran sa članom Nadzornog odbora kojem je povjerenovo ovlaštenje.

član 20.

Nadzorni odbor ima predsjednika i četiri (4) člana.

Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora, primjenji vat će se odredbe Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i odredbe Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" broj 13/02, 16/02, 14/03 i 12/04).

Predsjednik i članovi Nadzornog odbora imenju se istovremeno na period od četiri godine. Za predsjednika i člana Nadzornog odbora ne mogu biti imenovana lica:

- osuđivana za krivična djela i za privredne prijestupe nespojive s dužnošću u Nadzornom odboru, pet godina od dana pravosnažnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne,
- kojima je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti nadzornog odbora,
- starija od 70 godina na dan imenovanja.

član 21.

Sjednica Nadzornog odbora održava se najmanje jednom u tri mjeseca.

Sjednicu Nadzornog odbora saziva predsjednik Nadzornog odbora.

član 22.

Rad Nadzornog odbora će biti regulisan Poslovnikom o radu Nadzornog odbora.

član 23.

3. Uprava

Uprava zastupa Preduzeće i vodi njegovo poslovanje.

Uprava je nadležna za izvještavanje Nadzornog odbora i provedbu Etičkog kodeksa, izradu i realizaciju planova poslovanja i postupka nabavke, te predlaganje raspodjele profita, prijem zaposlenika i regulisanje njihovog radno pravnog statusa.

Funkciju Uprave vrši direktor Preduzeća i izvršni direktori Preduzeća.

Upravu bira Nadzorni odbor većinom glasova na osnovu javnog konkursa iz reda kandidata, koji najbolje odgovaraju za obavljanje poslova, a ne mogu imati funkciju u političkim strankama.

Direktor može vršenje neposrednog nadzora iz nadležnosti Uprave povjeriti izvršnom direktoru, ali dalje ostaje solidarno odgovoran sa izvršnim direktorom za izvršavanje propisanog posla.

član 24.

Direktor predsjedava Upravom, rukovodi poslovanjem, zastupa i predstavlja Preduzeće i odgovara za zakonitost poslovanja.

član 25.

Direktor Preduzeća je ovlašten da u ime Preduzeća zaključuje ugovore i vrši druge pravne poslove i radnje, kao i da društvo zastupa pred sudom i drugim organima.

Direktor Preduzeća podnosi prijavu za upis u sudske registre i preduzima sve druge radnje vezane za registraciju Preduzeća.

član 26.

Direktor Preduzeća može putem prokure prenijeti ovlaštenje na druga lica u Preduzeću ili van njega u skladu sa Zakonom o privrednim društvima.

član 27.

Direktor Preduzeća organizuje i rukovodi procesom rada i vodi poslovanje Preduzeća, samostalno donosi odluke, zastupa Preduzeće u odnosima sa trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Preduzeća Osnivaču.

član 28.

Izvršni direktori organizuju rad, zastupaju i predstavljaju Preduzeće i odgovaraju za zakonitost poslovanja u obimu koje im odredi direktor, a što se utvrđuje posebnim rješenjem koje donosi direktor Preduzeća.

član 29.

Direktor Preduzeća prof.dr. Ibrahim Jusufranić, nastanjen u Sarajevu u ul. Ivana Gorana Kovačića broj 2. zastupa i predstavlja društvo u unutrašnjem i vanjskotrgovinskom prometu, bez ograničenja, do raspisivanja konkursa i imenovanja.

član 30.

4. Odbor za reviziju

Odbor za reviziju dužan je da:

- vrši reviziju finansijskog poslovanja Preduzeća i o utvrđenom stanju u roku od osam dana od dana okončane revizije dostavi izvještaj Skupštini i Nadzornom odboru Preduzeća,
- imenuje vanjskog revizora i direktora odjela za internu reviziju,
- razmotri godišnju studiju rizika i plan revizije, te osigurava da prijavljena pitanja budu bez odlaganja i na odgovarajući način otklonjena,
- osigura uslove Odjelu za internu reviziju da izvrši svoj posao u skladu sa planom revizije i izvršava svoje obaveze u skladu sa važećim standardima,
- preduzima mjere da interna kontrola u javnom preduzeću bude adekvatna i efikasna,
- podnosi mjesечne izvještaje Nadzornom odboru Preduzeća o radu i preduzetim mjerama.

Odbor za reviziju je dužan svoje nadležnosti vršiti u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakonom o privrednim društvima.

VII - UNUTRAŠNJA ORGANIZACIJA PREDUZEĆA

član 31.

Preduzeće posluje kao jedinstveni pravni subjekt, a može imati i svoje podružnice koje će u pravnom prometu istupati u ime i za račun Preduzeća u granicama ovlaštenja koje dobije od Osnivača.

Unutrašnja organizacija Preduzeća utvrdit će se Statutom Preduzeća.

VIII - USLOVI ZA OBAVLJANJE VANJSKOTRGOVINSKE DJELATNOSTI

član 32.

Preduzeće vanjskotrgovinsku djelatnost obavlja u skladu sa važećim odredbama zakona, pridržavajući se dobrih poslovnih običaja i poslovnog morala sa pažnjom dobrog privrednika.

Preduzeće je posebno dužno da u spoljnotrgovinskom poslovanju vodi računa o zaštiti ugleda i interesa Bosne i Hercegovine.

IX - PRAVA I OBAVEZE OSNIVAČA I ZAPOSLENIH RADNIKA

član 33.

Preduzećem upravlja Skupština.

Prava i obaveze Skupštine Preduzeća, u ime Osnivača, vrši Vlada Kantona Sarajevo.

Zaposlenici ostvaruju prava u skladu sa važećim zakonskim propisima, kolektivnim ugovorima i aktima Preduzeća.

Ugovorom o radu uredit će se prava, obaveze i odgovornosti zaposlenika Preduzeća u skladu sa važećim zakonima, kolektivnim ugovorom i aktima Preduzeća.

X - PLANIRANJE POSLOVANJA I RAZVOJA I POSLOVNE KNJIGE PREDUZEĆA

član 34.

Preduzeće planira svoje poslovanje i razvoj i odlučuje o vršenju, vrsti i sadržini planova poslovanja i razvoja Preduzeća.

Preduzeće planiranje poslovanja i razvoja prilagođava ciljevima radi kojih je osnovano i uslovima djelovanja zakonitosti tržišta.

član 35.

Preduzeće donosi trogodišnje planove poslovanja.

Preduzeće će usaglašavati trogodišnji plan poslovanja sa kretanjima uslova poslovanja, odnosno vršiti revidiranje trogodišnjeg plana na godišnjem nivou.

član 36.

O radu i poslovanju Preduzeća vode se poslovne knjige saglasno zakonima. Preduzeće je dužno za svaku poslovnu godinu, u skladu sa važećim zakonskim propisima, sastaviti periodični obračun i završni račun.

XI - UTVRĐIVANJE I RASPOREĐIVANJE DOBITI

član 37.

Utvrđivanje prihoda, rashoda i rezultata poslovanja vrši se polugodišnjim i godišnjim obračunom u skladu sa zakonom.

član 38.

Dobit koja ostaje Preduzeću predstavlja neto (čistu) dobit. Neto dobit je finansijski rezultat poslovanja Preduzeća u toku poslovne godine, koja se dobije poslije odbitka svih troškova poslovanja i svih davanja po osnovu doprinosu, poreza i drugih finansijskih tereta.

član 39.

Osnivač na kraju poslovne godine odlučuje o raspodjeli dobiti.

član 40.

Ako Preduzeće u poslovanju po završnom računu iskaže gubitak, taj gubitak će se prvenstveno pokriti iz sredstava Preduzeća, koja se u skladu sa propisima mogu koristiti za

pokrivanje gubitka. Ukoliko se gubitak ne može pokriti iz sredstava Preduzeća pokreće se postupak u skladu sa zakonom.

XII - OPĆI AKTI PREDUZEĆA

član 41.

Opći akti Preduzeća su Statut i drugi akti kojima se na opći način regulišu odnosi u Preduzeću.

Preduzeće je obavezno da, u roku od 60 dana od donošenja ove odluke, doneše Statut i druga akta Preduzeća.

XIII - TRAJANJE I PRESTANAK PREDUZEĆA

član 42.

Preduzeće je osnovano na neodređeno vrijeme i traje dok postoje ekonomski i zakonski uslovi za njegovo postojanje.

Preduzeće prestaje:

- odlukom Osnivača, i
- u slučajevima predviđenim zakonom.

XIV - NAČIN IZMIRENJA TROŠKOVA USKLAĐIVANJA PREDUZEĆA I POSLJEDICE NEUSPJELOG USKLAĐIVANJA

Član 43.

Troškove usklađivanja statusa Preduzeća snosi Preduzeće.

XV - PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

član 44.

Na pitanja koja nisu regulisana odredbama ove odluke shodno se primjenjuju odredbe Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakona o privrednim društvima i Zakona o ravnopravnosti spolova u Bosni i Hercegovini.

Sve funkcije navedene u organima preduzeća odnose se na oba spola.

Skupština Kantona Sarajevo će u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke odrediti koja prirodna bogatstva i dobra od opšeg interesa i sredstva kojima posluje javno preduzeće su u državnom vlasništvu, odnosno vlasništvo Kantona Sarajevo.

Vrijednost i vlasnička struktura kapitala u KJKP "Gras" Sarajevo sa stanjem 31.12.2005. godine, utvrdit će se u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

član 45.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o organizovanju JKP "Gradski saobraćaj" Sarajevo ("Službene novine Grada Sarajeva", broj 8/93), Odluke o preuzimanju prava osnivača Javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 11/97), Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JKP "Gradski saobraćaj" Sarajevo broj 01-023-111/98 od 16.07.1998. godine i Odluke o dopunama Odluke o osnivanju JKP "Gradski saobraćaj" Sarajevo broj 01. 27-188/01 od 10.05.2001. godine.

član 46.

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-30033/05
10. novembra 2005. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Meliha Alić, s. r.

ODLUKU

**O POTVRDIVANJU IMENOVANJA VRŠILACA
DUŽNOSTI PREDSEDJENIKA I ČLANOVA SKUPštINE
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA "TRŽNICE - PIJACE" D.O.O. SARAJEVO**

I.

Ovom Odlukom potvrđuje se imenovanje vršilaca dužnosti predsednika i dva člana Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice-pijace" d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština Preduzeća), i to:

1. SILVANA MARIĆ, vršilac dužnosti predsednika Skupštine,
2. HIDAJETA BAŠIĆ, vršilac dužnosti člana Skupštine,
3. IZET BERKOVAC, vršilac dužnosti člana Skupštine

II.

Vršioci dužnosti iz tačke I. ove Odluke imenju se na period do donošenja odluke o konačnom imenovanju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-23458-1/09
3. septembra 2009. godine Predsedavajući
Skupštine Kantona Sarajevo Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. (tačka i) i člana 18. (tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 184/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

**O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
USKLADIVANJU STATUSA JAVNOG PREDUZEĆA
"GRADSKI SAOBRAĆAJ" SA ZAKONOM O JAVnim
PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE**

Član 1.

U Odluci o uskladivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/05 i 30/08), član 8. mijenja se i glasi:

Preduzeće obavlja djelatnost i to:
 60.212 prevoz putnika u gradskom saobraćaju
 60.2360.230 ostali prevoz putnika u kopnenom saobraćaju,
 60.211 prevoz putnika u drvnskom saobraćaju,
 63.2163.210 ostale, prateće djelatnosti u kopnenom saobraćaju (teknuće održavanje i manje popravke vučnih vozila)
 63.3063.300 djelatnosti putničkih agencija i turoperatera i ostala usluge turizma na drugom mjestu nepomenute,
 64.2064.200 telekomunikacije,
 22.2222.220 stampanje na drugom mjestu nepomenute,
 22.2322.230 knjigovezački radovi,
 22.2422.240 pripremne djelatnosti u vezi sa štampanjem,
 22.2522.250 Pomoćne djelatnosti u vezi sa štampanjem,
 45.212 Izgradnja objekata niskogradnje
 45.1145.110 rušenje i razbijanje objekata, zemljani radovi,
 45.2345.230 izgradnja saobraćajnica, aerodromskih pista i sportskih terena,
 50.2050.200 održavanje i popravka motornih vozila

50.302 trgovina dijelovima i priborom za motorna vozila na malo,

50.303 posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila,

50.5050.500 trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

52.1152.110 trgovina na malo u nespecijaliziranim prodanicama pretežno prehranbenih proizvoda, pića i duhanskih proizvoda

52.4752.470 trgovina na malo knjigama, novinama i pisačim materijalom,

52.2452.240 trgovina na malo kruhom, tjesteninom, kolacićima i slatkisima,

52.3352.330 trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim preparatima,

52.4152.410 trgovina na malo tekstilom,

52.484 trgovina na malo igrama i igračkama,

52.487 ostala trgovina na malo u specijaliziranim prodavnicama (specijalizirana trgovina na malo neprehranbenim proizvodima na drugom mjestu nepomenuto),

55.3055.300 restoran,

55.5155.510 kantine,

74.3074.300 tehničko ispitivanje i analiza (periodični tehnički pregled motornih vozila radi sigurnosti na putu),

74.40 reklama i propaganda

74.87 74.870 ostale poslovne djelatnosti na drugom mjestu nepomenute,

80.41 80.410 djelatnost škola za vozače.

Član 2.

U članu 13. druga rečenica briše se.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

"Statutom. Preduzeće propisuju se statutarne rezerve, utvrđuje namjera i način njihovog korištenja",

Član 3.

U članu 18. alineja 1. briše se.

Alineja 3. mijenja se i glasi: "daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti".

Alineja 6. mijenja se i glasi: "imenuje i razrješava Upravu u skladu sa Statutom Preduzeća".

Član 4.

Član 20. stav 2. mijenja se i glasi:

"Nadzorni odbor ima predsednika i dva člana.

Prišlikom imenovanja članova Nadzornog odbora, primjenjivat će se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Preduzeća".

Član 5.

U članu 23. stav 2. riječ "profita", zamjenjuje se riječ "dobiti".

U stavu 4. riječi: "Upravu bira Nadzorni odbor većinom glasova" zamjenjuje se riječima: "Uprava se bira, imenuje i razrješava u skladu sa postupkom utvrđenim u Statutu Preduzeća"

Član 6.

Član 29. briše se.

Član 7.

U članu 30. stav 1. alineja 3. riječ "studiju" zamjenjuje se riječju "strategiju".

Član 8.

Član 33. mijenja se i glasi:

Član 33.

Preduzeće ima Skupštinu koja se sastoji od predsednika i dva člana.

Mandat članova Skupštine Preduzeća je dvije godine. Predsednik i članovi Skupštine Preduzeća imaju pravo na

septembra 2009.

otonta vozila na
i priborom za

im gorivima i
specijaliziranim
zvoda, pića i
vinama i pisaćim

n, tjesteninom,
tim i toaletnim

specijaliziranim
na malo
nepomenuto),

iza (periodični
na putu),
drugom mjestu

itarne rezerve,

nje Skupštini o
ješava Upravu u

na:
mnog odbora,
nim društva, i
i Hercegovine i

njuje se riječu

odbor većinom
bira, imenuje i
im u Statutu

" zamjenjuje se

edsjednika i dva
dvije godine.
naju pravo na

Četvrtak, 3. septembra 2009.

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Broj 25 – Strana 13

naknadu za svoj rad, koja se utvrđuje Odlukom Vlade Kantona Sarajevo.

Imenovanje i razrješenje predsjednika i članova Skupštine Preduzeća vrši se na način da iste, na prijedlog Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo, uz saglasnost Vlade Kantona Sarajevo, potvrđuje Skupština Kantona Sarajevo.

Procedura imenovanja predsjednika i članova Skupštine Preduzeća provodi Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, u skladu sa Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine.

Skupština preduzeća dužna je u roku od 15 dana od dana imenovanja usvojiti Poslovnik o radu Skupštine.

Razrješenje predsjednika i članova Skupštine Preduzeća vrši se na način predviđen stavom 4. ovog člana, a proceduru mogu pokrenuti Ministarstvo saobraćaja, Vlada Kantona Sarajevo i Skupština Kantona Sarajevo.

Organ preduzeća podnosi izvještaj o radu Preduzeća, Vladu Kantona Sarajevo i Skupštini Kantona Sarajevo, kao osnivaču".

Član 9.

Statut Preduzeća uskladić će se sa odredbama ove Odluke u roku od 30 dana njenog stupanja na snagu.

Član 10.

Član 4. ove Odluke primjenjivat će se po isteku mandata sadašnjeg predsjednika i članova Nadzornog odbora Preduzeća.

Član 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-23459/09 Predsjedavajući
3. septembra 2009. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka m) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), člana 4. stav 2. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03) i člana 10. Odluke o osnivanju skupština javnih preduzeća tijeli je osnivač Kantona Sarajevo, broj 01-05-23451/09 od 3. septembra 2009. godine, Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

O POTVRDIVANJU IMENOVANJA VRŠILACA
DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA I ČLANOVA SKUPŠTINE
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA "GRAS" D.O.O. SARAJEVO

I.

Ovom Odlukom potvrđuje se imenovanje vršilaca dužnosti predsjednika i dva člana Skupštine Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gras" d.o.o. Sarajevo (u daljnjem tekstu: Skupština Preduzeća), i to:

1. HAMDO KARIĆ, vršilac dužnosti predsjednika Skupštine,
2. GORDANA LALEVIĆ, vršilac dužnosti člana Skupštine,
3. OSMAN LINDOV, vršilac dužnosti člana Skupštine

II.

Vršioci dužnosti iz tačke I. ove Odluke imenuju se na period do donošenja odluke o konačnom imenovanju.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-23459-1/09 Predsjedavajući
3. septembra 2009. godine Skupštine Kantona Sarajevo
Sarajevo Dr. Denis Zvizdić, s. r.

Na osnovu člana 12. tačka i) i člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 31. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 3. septembra 2009. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
USKLADIVANJU STATUSA JAVNOG PREDUZEĆA
"TELEVIZIJA KANTONA SARAJEVO" SA ZAKONOM
O JAVnim PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o uskladivanju statusa Javnog preduzeća "Televizija Kantona Sarajevo" sa Zakonom o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/05 i 30/08), član 6. mijenja se i glasi:

Član 6.

Sjedište Preduzeća je u Sarajevu, ulica Alipašina bb - OSC "Zetra".

Član 2.

Član 8. mijenja se i glasi:

Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnosti i to:
22.14 22.140 Izdavanje zvučnih zapisa
22.31 22.310 Usmnožavanje (reprodukcijski) zvučnih zapisa
22.32 22.320 Usmnožavanje (reprodukcijski) videozapisa
52.61 52.610 Trgovina na malo preko kuća koje robu prodaju preko pošte
64.20 64.200 Telekomunikacije
71.34 71.340 Iznajmljivanje ostalih mašina i opreme, d.n.
74.13 74.130 Istrživanje tržista i ispitivanje javnog mnenja
74.40 Reklama i propaganda
92.11 92.110 Filmska i video proizvodnja
92.20 92.200 Radio i televizijske djelatnosti."

Član 3.

U članu 16. druga rečenica briše se.

Dodaje se stav 2. koji glasi:

"Statutom Preduzeća propisuju se statutarne rezerve, utvrđuju namjena i način njihovog korištenja."

Član 4.

U članu 21. alineja 1. briše se.
Alineja 5. mijenja se i glasi:
"- daje mišljenje Skupštini o prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti".

Alineja 6. mijenja se i glasi:
"- imenuje i razrješava Upravu u skladu sa Statutom preduzeća".

Član 5.

U članu 23. st 1. i 2. mijenjaju se i glase:
"Nadzorni odbor ima predsjednika i dva člana.
Prilikom imenovanja članova Nadzornog odbora, primjenjivat će se odredbe Zakona o privrednim društvima, Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Statuta Preduzeća."

Član 6.

U članu 27. stav 2. alineja 5. riječ "profita" zamjenjuje se riječu "dobiti".

cestovnog pojasa, a koji je sklopljen nakon postupka provedenog u skladu sa važećim propisima.

U slučaju da vlasnik podzemnih instalacija u roku od 72 sata od dana sanacije kvara na podzemnoj instalaciji ne dovede prokopanu površinu u tehnički ispravno stanje iako se u vremenskom periodu od šest mjeseci nakon izvođenja radova utvrdi nedostaci na saniranim površinama, izdat će nalog ovlaštenoj firmi registrovanoj za tu vrstu djelatnosti, da prokopanu površinu dovede u pravobitno ispravno stanje o trošku vlasnika podzemnih instalacija.

Nadležna općinska služba odobrenje za vršenje hitnih opravki na postojećim podzemnim instalacijama izdaje na period od 6 (šest) mjeseci, koje prema potrebi može produžiti.

Vlasnik podzemnih instalacija je obavezan da vodi evidenciju svih prokopa koji su hitna intervencija i da ih dostavlja nadležnoj općinskoj službi i nadležnoj inspekciji.

Član 50.

Odobrenjem za zauzimanje javnih površina u cilju vršenja radova na čišćenju, opravci vanjskih dijelova zgrade i njihovo uređenje (oluci, fasade i sl.) utvrdit će se obaveza za izvođača radova da u svrhu upozorenja učesnika u saobraćaju mora na mjestu izvođenja radova postaviti propisane oznake po kojima će biti vidljivo da je prolaz opasan.

U slučajevima, kada se na objektu vrše zahvati, koji mogu trajati duži period, izvođač radova je dužan iznad pločnjika izvesti platformu, koja će obezbijediti nesmetanu komunikaciju pješaka.

Ako se prilikom izvođenja radova oštete javne površine izvođač radova je dužan istu sanirati u roku od 48 sati.

U slučaju da investitor u određenom roku ne izvrši opravku, izdat će se nalog ovlaštenom preduzeću za saniranje oštećenih površina o trošku istog.

Član 51.

Odobrenje za zauzimanje dijela javne površine za deponovanje i pripremanje građevinskog materijala utvrdit će se obaveza izvođača da zauzeti površinu ograditi i označi propisanim znakovima, i time omogući bezbjedan prolaz pločnjikom i ulicom, te da ne ometa odvijanje saobraćaja kao i da ne vrši oštećenje zgrade, ulice i pločnika.

Građevinski materijal se mora složiti i uredno držati, te isto tako treba se obezbijediti i normalno oticanje oborinskih voda.

U slučaju da investitor u određenom roku ne izvrši oparavku, izdat će se nalog ovlaštenom preduzeću za saniranje oštećenih površina o trošku istog.

V - RJEŠAVANJE U DRUGOM STEPENU

Član 52.

Protiv upravnih akata Općinskog načelnika donesenih na osnovu ove Odluke u drugom stepenu rješava nadležni Drugostepeni organ za žalbe.

VI - NADZOR

Član 53.

Nadzor nad provođenjem ove Odluke vrši Općinski načelnik.

Član 54.

Poslove inspekcijskog nadzora nad provođenjem ove Odluke, vrši općinska inspekcija, i to kako slijedi:

Poslove u oblasti urbanizma opisane u članu 25. stav 1. Zakona o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 20/04), općinska urbanističko-građevinska inspekcija, a poslove u oblasti komunalnih djelatnosti opisane u članu 25. stav 2. Zakona općinski komunalni inspektor.

U provođenju nadzora općinski komunalni inspektor ovlašten je:

- Narediti fizičkim i pravnim osobama radnje, ako pregledom utvrdi da se one ne obavljaju ili se obavljaju suprotno odredbama ove odluke i Zakona, odnosno

poduzeti upravne mjere i radnje kojima se naređuje otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti i o tome donosi odgovarajuće rješenje;

- Vršiti kontrolu donesenih rješenja i vodi evidenciju o istim;
- Pregledati da li su ispunjeni uvjeti u skladu sa izdanim rješenjima;
- Naložiti uklanjanje privremenog objekta/sadržaja postavljenog bez odobrenja nadležne službe;
- Predložiti pokretanje prekršajnog postupka;
- Poduzimati i druge radnje i mjere za koje je ovlašten, u skladu sa Zakonom o privremenom korištenju javnih površina na području Kantona Sarajevo. Zakonom o komunalnim djelatnostima i ovom Odlukom.

VII - KAZNENE ODREDBE

Član 55.

Za nepoštivanje ove Odluke primjenjivat će se kaznene odredbe iz okvira zakonom propisane nadležnosti urbanističko građevinske i komunalne inspekcije.

VIII - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 56.

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje primjena Odluke o visini i načinu naplate naknade za korištenje javnih površina na području Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/05, 36/07 i 28/09).

Rješenja donesena na osnovu Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 3/05, 36/07 i 28/09), izdata do stupanja na snagu ove odluke, ostaju na snazi do isteka roka utvrdenog u rješenju.

Član 57.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavlјivanju u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-02-7172/11	Predsjedavajući
25. aprila 2011. godine	Općinskog vijeća
Sarajevo	Aner Šuman, s. r.

ISPRAVKE

Ministarstvo saobraćaja

Po izvršenom srađivanju sa izvornim tekstrom utvrđeno je da se u nazivu i tekstu; člana 1. 2. 3. i 4. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o uskladivanju statusa javnog preduzeća "Gradska saobraćaj" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/09) potkrala štamarska greška u slovima i brojevima, te se u skladu sa odredbom člana 158. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/10 - Prečišćeni tekst), daje slijedeća

ISPRAVKA

- 1) U Odluci o izmjenama i dopunama Odluke o uskladivanju statusa javnog preduzeća "Gradska saobraćaj" sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 25/09), u nazivu odluke, iza riječi: "javnog", dodaje se riječ: "komunalnog".
- 2) U članu 1. u četvrtom redu, u zagradici: "i 30/08", se briše.
- 3) U članu 2. stav 1., riječi: "druga rečenica briše se", se brišu, a umjesto njih sada stoje riječi: "iza stava 1.", a veliko slovo: "D", zamjenjuje se malim slovom: "d".
- 4) U članu 3. u stavu 3. broj: "6", se briše, a umjesto njega sada стоји број: "5".

U članu 3. dodaje se novi stav 4., koji glasi: "Dosadašnje alineje: 2, 3, 4, 5 i 6", postaju alineje: "1, 2, 3, 4 i 5".
 5) U članu 4. stav 1., mijenja se i glasi: "U članu 20. stav 1. i 2. mijenjuju se i glase:
 6) Ovu ispravku objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevu".

Broj 04-05-6283/11 II-K
22. aprila 2011. godine Ministar
Sarajevo Mr. Haris Lulić, s. r.

JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo

Na osnovu člana 20. Statuta Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevu", br. 4/10) i člana 2. Odluke o utvrđivanju idejnog rješenja grafičkog znaka JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo, br. 219/10 od 19.09.2010. godine, na prijedlog VD Direktora Preduzeća, Skupština JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo, na četvrtoj sjednici održanoj 7. aprila 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O GRAFIČKOM ZNAKU I ZASTAVI PREDUZEĆA I UPOTREBI GRAFIČKOG ZNAKA I ZASTAVE JP "LOKOM" D.O.O. SARAJEVO

Član 1.

Omnom Odlukom utvrđuje se izgled, sadržaj, likovno grafičko rješenje znaka i zastave, te upotreba idejnog rješenja grafičkog znaka i zastave Javnog preduzeća za upravljanje, zaštitu i održavanje objekata u vlasništvu Općine Novi Grad Sarajevo JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo (u daljem tekstu: Preduzeće).

Član 2.

Grafičkim znakom i zastavom se predstavlja Preduzeće i izražava pripadnost Preduzeću kao i Općini Novi Grad Sarajevo kao osnivaču istog.

Član 3.

Grafički znak ima četvrtastu formu.
Boja grafičkog znaka je crno-bijela.
Bijela boja naglašava jasnost, jednostavnost, profesionalizam i poslovnost, a crna ostavlja utisak profinjenosti i elegancije.

Član 4.

Elementima grafičkog znaka prikazana je jednostavnost linija i oblika harmonično ukomponovanih sa osnovnim aspektom rada i djelovanja podignutim rukama.

Razvoj kapaciteta, za sport naglašen je u simbolu siluete sportiste sa pobjedički podignutim rukama.

Podsticanje kulturnih aktivnosti simbolizira se kroz nenadmašnu uočljivost crno bijelih dirki klavijatura.
Svi simboli korespondiraju sa ambijentom Općine Novi Grad Sarajevo, predstavljenim sa nizom solitera u harmoničnoj sinusoidi.

Član 5.

Zastava Preduzeća je pravougaona, vertikalna, žute boje, proporcija 2:1.

Položaj znaka na zastavi je centriran, u veličini 1/2 visine zastave, a ispod znaka nalazi se skraćeni naziv Preduzeća JP "LOKOM" d.o.o. Sarajevo.

Član 6.

Grafički prikaz znaka i zastava Preduzeća sastavni su dijelovi ove Odluke.

Član 7.

Grafički znak i zastava Preduzeća upotrebljavaju se u skladu sa odredbama ove Odluke u svrhu i na način kojima se ističe

ugled i dostojanstvo Preduzeća kao i Općine Novi Grad Sarajevo, kao osnivača istog.

Grafički znak i zastava se mogu upotrebljavati samo u obliku i sadržini utvrđenim ovom Odlukom.

Član 8.

Grafički znak Preduzeća upotrebljava se:

- na objektima datim na upravljanje, zaštitu i održavanje Preduzeću,
- u službenim prostorijama Preduzeća,
- na zastavi Preduzeća,
- na memorandumu i drugim aktima Preduzeća,
- na službenim iskažnicama zaposlenika,
- na službenoj odjeći zaposlenika,
- na zvanicičnim pozivnicama, čestitkama i sličnim aktima Preduzeća,
- na međunarodnim susretima, takmičenjima i drugim skupovima u organizaciji Preduzeća ili Općine Novi Grad Sarajevo kao osnivača istog,
- u drugim prigodnim slučajevima ako njegova upotreba nije u suprotnosti sa odredbama ove Odluke.

Član 9.

Zastava Preduzeća ističe se:

- na objektima koji su dati Preduzeću na upravljanje, zaštitu i održavanje,
- u dane državnih praznika na zgradama gdje su smješteni organi preduzeća,
- na međunarodnim susretima, takmičenjima i drugim skupovima u organizaciji Preduzeća ili Općine Novi Grad Sarajevo kao osnivača istog,
- u drugim slučajevima ako njena upotreba nije u suprotnosti sa odredbama ove Odluke.

Član 10.

Upotreba grafičkog znaka i zastave može se odobriti organizacijama, preduzećima i udruženjima građana ako je od interesa za Preduzeće, odnosno Općinu Novi Grad Sarajevo, Odlukom Direktora Preduzeća.

Odobrenje za upotrebu znaka ne može se izdati za obilježavanje robe i usluga.

Član 11.

Grafički znak i zastava Preduzeća mogu se upotrebljavati u obliku bedža, zastavice, kape, majice i sličnih oblika, o čemu odobrenje daje Direktor Preduzeća.

Član 12.

Odluka o upotrebi znaka i zastave Preduzeća može se pozovati, ako se znak upotrebljava protivno članu 8. i 9. ove Odluke.

Član 13.

O donesenim odlukama o upotrebi grafičkog znaka i zastave vodi se evidencija u Preduzeću.

Član 14.

Kada se grafički znak ističe zajedno sa grbom BiH, FBiH, Kantona Sarajevo, odnosno Općine, isticanje se vrši u skladu sa propisima BiH, FBiH, Kantona Sarajevo, odnosno Općine Novi Grad Sarajevo.

Član 15.

Grafički znak i zastava Preduzeća ne mogu se upotrebljavati ako su pohabani, oštećeni ili na drugi način narušavaju ugled Preduzeća ili Općine.

Član 16.

Originalni grafički znak i zastave čuvaju se kod Direktora Preduzeća.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", br. 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08), i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 31. maja 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O USKLADIVANJU STATUSA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "GRADSKI SAOBRACAJ" SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o uskladivanju statusa Javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 33/05 i 25/09), u nazivu odluke, iza rječi: "statusa", dodaje se riječ: "kantonalnog".

Član 2.

U članu 1. rječi: "Odlukom o standardnoj klasifikaciji djelatnosti u Federaciji Bosne i Hercegovine", zamjenjuju se riječima: "Odlukom o klasifikaciji djelatnosti Bosne i Hercegovine 2010".

Član 3.

U članu 6. riječi: "Velikih drveta 1", zamjenjuju se riječima: "Srđana Aleksića 1".

Član 4.

Član 8. mijenja se i glasi:

"Član 8.

Preduzeće obavlja djelatnost i to:

- 49. 49.3 49.31 Gradski i prigradski kopneni prijevoz putnika
- 49. 49.3 49.39 Ostali kopneni prijevoz putnika, d. n.
- 18. 18.1 18.12 Ostalo štampanje
- 18. 18.1 18.13 Usluge pripreme za štampu i objavljivanje
- 18. 18.1 18.14 Književske i srodne usluge
- 30. 30.2 30.20 Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila
- 33. 33.1 33.17 Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava
- 42. 42.1 42.11 Gradnja cesta i autocesta
- 44.3.1 43.11 Uklanjanje građevina
- 43. 43.1 43.12 Pripremni radovi na gradilištu
- 43. 43.3 43.31 Fasadni i štruktorski radovi
- 43. 43.3 43.32 Ugradnja stolarije
- 43. 43.3 43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga
- 43. 43.3 43.34 Bojenje i staklaški radovi
- 43. 43.3 43.39 Ostali završni građevinski radovi
- 45. 45.2 45.20 Održavanje i popravak motornih vozila
- 45. 45.3 45.32 Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila
- 46. 46.1 46.12 Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemikalijama
- 46. 46.7 46.71 Trgovina na veliko krutim, tekućim i plinovitim gorivima i srodnim proizvodima od brašna, kolačima i slatkisima u specijaliziranim prodavnicama
- 47. 47.2 47.24 Trgovina na malo kruhom, proizvodima od brašna, kolačima i slatkisima u specijaliziranim prodavnicama
- 47. 47.2 47.26 Trgovina na malo duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama
- 47. 47.3 47.30 Trgovina na malo motornim gorivima u specijaliziranim prodavnicama

47. 47.5 47.51 Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavnicama

47. 47.6 47.62 Trgovina na malo novinama, papirnatom robom i pisačim priborom

47. 47.6 47.65 Trgovina na malo igrama i igračkama u specijaliziranim prodavnicama

47. 47.7 47.75 Trgovina na malo kozmetičkim i toiletnim proizvodima u specijaliziranim prodavnicama

47. 47.7 47.78 Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavnicama

56. 56.1 56.10 Djelatnost restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje

56. 56.3 56.30 Djelatnost priprave i usluživanje pića

62. 62.0 62.03 Upravljanje računalnom opremom i sistemom

71. 71.2 71.20 Tehničko ispitivanje i analiza

73. 73.1 73.11 Agencija za promociju (reklamu i propagandu)

79. 79.1 79.11 Djelatnost putničkih agencija

79. 79.1 79.12 Djelatnost turoperatera

82. 82.1 82.11 Kombinirane kancelarijske administrativne uslužne djelatnosti

85.85.5 85.53 Djelatnost vozačkih škola.

Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom doštenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19038/11

Predsjedavajuća

31. maja 2011. godine Skupštine Kantona Sarajevo

Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. stav 1. tačka 1. 1) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04) i člana 112. stav 1. i člana 113. Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - Novi prečišćeni tekst broj 25/10), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 31. maja 2011., donijela je

ODLUKU

O DOPUNI POSLOVNICKA SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO

Član 1.

U Poslovniku Skupštine Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo" - Novi prečišćeni tekst, broj 25/10) u članu 35. dodaje se osamnaesta alineja i glasi:

- "Komisija za sigurnost".

Član 2.

Iza člana 52. dodaje se član 52. a. koji glasi:

"Član 52.a.

"Komisija za sigurnost"

- Komisija za sigurnost razmatra pitanja sistema i politiku u oblasti sigurnosti u okviru nadležnosti Skupštine Kantona Sarajevo i s tim u vezi daje prijedloge i mišljenja Skupštini;
- Razmatra provođenje zakona u oblasti kriminaliteta, očuvanje javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja;
- Razmatra pitanja nabavljanja i nošenja oružja;
- Razmatra nacrte i prijedloge zakona i drugih općih akata, kojima se reguliše oblast sigurnosti u Kantunu;
- Komisija može zatražiti informacije i dokumente od nadležnih institucija u cilju sagledavanja problematike sigurnosti;
- U slučaju kršenja ili neprovodenja zakona nadležnih institucija Komisija može izvršiti provjeru i u tu svrhu zahtijevati svjedočenje, dokumenta i dokaze;
- U svom radu Komisija može ostvariti suradnju sa svim relevantnim institucijama.

22/11

Broj 22 – Strana 458

SLUŽBENE NOVINE
KANTONA SARAJEVO

Ponedjeljak, 5. septembra 2011.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USKLADJIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA ZA TRANSPORT I DISTRIBUCIJU GASA
"SARAJEVO-GAS" SARAJEVO SA ZAKONOM O
JAVNIM PREDUZEĆIMA U FEDERACIJI BOSNE I
HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o uskladivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za transport i distribuciju gasa "Sarajevo-gas" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05 i 25/09), u članu 33. stav (2), riječi: "dva člana", zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19040-5/11
5. septembra 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USKLADJIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU I DISTRIBUCIJU
TOPLOTNE ENERGIJE "TOPLANE-SARAJEVO"
SARAJEVO SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA
U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o uskladivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća za proizvodnju i distribuciju toplotne energije "Toplane-Sarajevo" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, 10/06-Ispravka, 39/08 i 25/09), u članu 33. stav (2), riječi: "dva člana", zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19040-6/11
5. septembra 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USKLADJIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA "TRŽNICE-PIJACE" SARAJEVO SA
ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o uskladivanju statusa Kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Tržnice-pijace" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 30/05, i 25/09), u članu 33. stav (2), riječi: "dva člana", zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19040-7/11
5. septembra 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

Na osnovu člana 18. tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 1/96, 2/96, 3/96, 16/97, 14/00, 4/01 i 28/04), čl. 2. i 311. stav 2. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07 i 84/08) i člana 2. stav 2. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05, 81/08 i 22/09), Skupština Kantona Sarajevo, na sjednici održanoj 5. septembra 2011. godine, donijela je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O USKLADJIVANJU STATUSA
KANTONALNOG JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA "GRADSKI SAOBRAĆAJ" SARAJEVO
SA ZAKONOM O JAVNIM PREDUZEĆIMA U
FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Odluci o uskladivanju statusa kantonalnog javnog komunalnog preduzeća "Gradski saobraćaj" Sarajevo sa Zakonom o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj: 33/05 i 25/09), članu 33. stav 1. riječi: "dva člana", zamjenjuju se riječima: "četiri člana".

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

Broj 01-05-19040-8/11
5. septembra 2011. godine
Sarajevo

Predsjedavajuća
Skupštine Kantona Sarajevo
Prof. dr. Mirjana Malić, s. r.

